

t14_jordan
(TMXBxR58zg6BY7goAXpHxeDPXxv1VLMj9g1)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_euclid : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np_2 : \iota$ be given. Let $r1_jordan2c : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_jordan2c : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $k1_jordan2c : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_xboole_0 X1 X2)) \Rightarrow (r1_xboole_0 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (m2_subset_1 X0 k1_numbers k5_numbers) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 (k15_euclid X0)))) \Rightarrow (r1_xboole_0 (k1_jordan2c X0 X1) (k2_jordan2c X0 X1))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (m2_subset_1 X0 k1_numbers k5_numbers) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 (k15_euclid X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 (k15_euclid X0)))) \Rightarrow ((r1_jordan2c X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_tarski X2 (k1_jordan2c X0 X1)))))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_xboole_0 X0 X1) \Rightarrow (r1_xboole_0 X1 X0) \quad (4)$$

Assume the following.

$$((v2_xxreal_0 np_2) \wedge (m2_subset_1 np_2 k1_numbers k5_numbers)) \wedge ((m1_subset_1 np_2 k5_numbers) \wedge (m1_subset_1 np_2 k1_numbers)) \quad (5)$$

Theorem 1

$$\forall X0. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 (k15_euclid np_2)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 (k15_euclid np_2)))) \Rightarrow ((r1_jordan2c np_2 X1 X0) \Rightarrow (r1_xboole_0 (k2_jordan2c np_2 X1) X0)))$$